

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

2021

MADUO: 100

NAKO: Diura di le 2½

Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.

DITAELO LE TSHEDIMOSSETSO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:
KAROLO YA A: Tlhamo (50)
KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (30)
KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano. (20)
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG NNGWE le NNGWE.
3. Kwala ka puo e o tlhatlhobiwang ka yona.
4. Simolola KAROLO NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (seka, mmapa wa dikakanyo/sethalo/tšhate/mafoko a a kaelang, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. Tiriso ya nako e e tshitshinngwang ke:
KAROLO YA A: Metsotso e le 80
KAROLO YA B: Metsotso e le 40
KAROLO YA C: Metsotso e le 30
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.
10. Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.
11. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala letlhomeso/lenaneopaakanyo PELE o kwala.

- 1.1 Bonweenwee bo a busa mo lefatsheng. [50]
- 1.2 Le fa go ka nna jang, tiragalo e, ga nkitla ke e lebala. [50]
- 1.3 Thuto ga e na boleng kwa ntle ga thekenoloji. Dumela kgotsa ganela. [50]
- 1.4 Dikgwetlho tse re kopanang le tsona di ka tokafatsa matshelo a rona. [50]
- 1.5 Fa nka nna molemirui ... [50]
- 1.6 Mabaka le ditlamorago tsa go sa tseye karolo mo ditlhophong tsa naga. [50]
- 1.7 Lebelela ditshwantsho tse di latelang, mme o tlopho se le SENGWE go kwala tlhamo. Naya tlhamo ya gago setlhogo.

1.7.1

[Se nopotswe go tswa mo www.google.poverty]

[50]

1.7.2



[Se nopotswe go tswa mo www.google.crime]

[50]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:

50

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO GAMMOGO LE
DITLHANGWA TSE DI DIRISANG MEKGWA E E
FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

2.1 LEKWALO LA BOTSALANO

O ipaakanyetsa go tsaya leeto go ya malatsing a boikhutso kwa Durban. Kwalela tsala ya gago lekwalo o mo kope gore le tsamaye mmogo.

[30]**2.2 MMUISANO**

Tsala ya gago e ne ya isiwa kgolegelong dingwaga di le pedi ka ntlha ya fa a ne a rekisa diritibatsi. Kwala mmuisano o o neng o o tshwere le ena fa o ne o mo etetse kwa kgolegelong.

[30]**2.3 LEKWALOIKITSISO LE LEKWALOPHELEGETSO**

Nedbank e phasaladitse tiro ya go nna thelara mo atereseng ya bona ya inthanete. Kopa tiro e ka go dira lekwaloikitsiso le le nang le lekwalophelegetso, mme o dirise maina le diaterese tse di latelang:

Leina: Motlhogodi Moeti Lekwaloitshupo: 990612 0508 086 Aterese: 96 Itsoseng Street, Boitumelong, 2660
--

[30]**2.4 ATHIKELE YA LOKWALODIKGANG**

Go na le setlhopha sa batho ba ba rekisang dikoloi tse di seng ka fa molaong. Kwala athikele ya lokwalodikgang o tsibose morafe/setšhaba ka setlhopha se.

[30]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

3.1 DITAELO

O na le lebenkele la go rekisa dijo. Neela ditaelo tse badiri ba tshwanetseng go di latela pele ba ka bulela bareki.

[20]**3.2 PAMPITSHANA YA TSHEDIMOSETSO**

Kwalela baagi ba mo motseng pampitshana ya tshedimose tso e e tla tsamaelanang le setshwantsho se se fa tlase.



[Se nopotswe go tswa mo www.google.crime]

[20]**3.3 BUKATSATSI**

O bone tiro ya go nna motsamaisi kwa faboriking ya diaparo. Faboriki e, e ne e go rometse kwa katisong ya malatsi a le matlhano kwa Paris. Kwala bukatsatsi e mo go yona o tlhalosang ditiragalo tsa katiso.

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO:

20
100